

Folco de Baroncelli-Javon

Lou Biòu



C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/guests/ciel/>

Lou Biòu

Folco de Baroncelli-Javon
à-n-Enri de Montherlant.

Quouro es vengudo la niue fousco,
Que lou reinard, soulet, tabousco;
En Coustiero, amoundaut, quouro, l'un après l'un,
Se soun tóuti amoussa li lum,
Planet, dison, s'entènd cracina dins li tousco,
Vers lis Isclo, au bord di palun.

Dóu païs ounte ges de clavo
D'ome ni de chivau s'enclavo,
Dóu desert imourous d'abisme e de rousèu,
De fangas e de boutarèu,
Sort un biòu fabulous, bourlant dins l'aigo blavo,
Tout negre sus l'encrou d'ou cèu.

E, reniflant l'oudour marino,
Lou moustre banu s'acamino
Li gardian, que, de niue, van en curso, l'an vist,
Oumbro liuencho que li seguis.
Alor, un re foulèri aganto la bouvino,
E tout s'enauro, e tout fugis.

Afourtisson qu'aquéu bestiàri
N'es qu'uno engano emai qu'un glàri.
E, quand la mar boumbis, que danson lis estang,
Soun brama se mesclo au levant.
Quand li fiò de palun sus dès lègo fan bàrri,
Tiro braso au brasas cremant.

E, pèr tant que l'on tourno à rèire,
Parèis qu'à la chut-chut, li rèire,
Lou vespre, an parla d'eu souto li cabanoun,
Dóu Cavau fin qu'à Quincandoun,
Sèns que, de proche, res ague pouscu lou vèire
Ni defini sa creacioun.



Un sero d'aquesto autounado,
Pèr uno vaco escavartado
M'avastère de tard, en foro li carrau,
Sus li salanc dóu Courrejau.
La luno pareissié, baloun de sang que nado
Au mitan d'un nivo pourpau.

Tout-d'un-cop moun chivau signalo :
Giganto, uno oundro se rebalo.
Sus la sansouiro blanco, à vint pas davans iéu,
Lou biòu di conte, l'esfins viéu
S'es arresta, trasènt la reflamour verdalo
De sis iue redoun sus li miéu.

Ere nè. Mai, enfin, cridère :
“ Ho ! ho ! hòu ! Mounte vas, gimerre ?
Pèr vèire se tu siés fantasti vo de car,
Dóu moumen que lou grand asard
T'embrounco à iéu, vau partre après tu 'mé moun ferre
E tira toun batisme au clar ! ”

Mai, bèn liuen de prene lou courre,
Lou bióulas aloungè lou mourre
En ourlant douçamen vers iéu, e soun ourla
Se coumprenié coume un parla...
Dins l'inmènso souleso atapant plano e mourre
Coumencère de tremoula.

“ Gardian, me fasié la bestiasso,
En d'àutri biòu pos douna casso.
Gardo à l'estriéu toun ferre e fugues sènso esmòu :
As proun fa tout ço que se pòu
Pèr sauva dóu bourboui l'antico e bruno raço...
Que siéu ? demandes : siéu lou Biòu !

Siéu lou Biòu que despièi l'Asiò
Jusqu'i séuvo de Liguriò
A regna pèr la Gau, pèr l'Art e pèr lou Sang
Subre li pople mieterran.
Moun image adourné li tèmples d'Assiriò.
Ai douna ma forço i Rouman.

Siéu Apis, siéu lou Minoutaure,
Siéu l'Alen que res pòu enclaire,

Iéu dins vòsti chivau qu'ame d'èstre embarra,
L'Alen que lou Creaire a tra
Pèr que la Formo visque. Ai treva li Centaure,
E fuguère lou diéu Mitra.

L'Ome, quand, libre, vanegavo
Sènso counfigno e sènso entravo
Dins la plano dóu Rose e long di bord de mar,
M'inmoulavo sus moun autar.
Coume vuei, m'adouravo e me persecutavo ;
E l'abarissiéu de ma car.

Sabe mounte, souto lou pàli
Di pin-pignoun, lou réi di Sàli,
Nan, plantavo si tèndo en péu, quand revenié,
En tèsto de milo guerrié,
'mé si couifo de plumo oundejant au gregàli,
Pèr deima moun negre abeié.

I'ère, quouro, alin dins li colo
Que douminon l'areno molo,
A la fin d'un festin, amourouso, Gitis
Pourgiguè la coupo à Proutis...
Un jour ai vist pouja sus lis erso courriolo
La barco di tanto dóu Crist.

E pèr coumpagno ì Segnouresso
Dounère Saro, ma preiresso...
Pièi au lume nouvèu la Prouvènço a mounta
E, dins li siècle, siéu resta,
Iéu, lou lèime simbèu de forço e de noublesso,
Oufrènt moun sang sènso coumta...

Mai fau leissa li causo liuencho :
Car, se la memo mar nous cencho,
A passa d'aigo i grau desempièi li Ligour !
L'Ome escarcho de sa furour
Li terraire enca vierge, e, d'uno memo tencho,
Mascaro tout dins la leidour.

Mounte soun li séuvo, abrigouso
Contro li reguignado aouroso ?
Li séuvo inmènso ounte, l'ivèr, nous escoundian,
Sèns vèire meme de gardian,

**Nòsti séuvo invioulado, e tèbo, e silencioso,
Ounte mourian e reneissian ?**

**Ai ! tout-aro, alin, vers li Santo,
Plus de sabliero miraianto !
Fau que bourroulon tout, li Riege emai Mournés,
E qu'aturon lou Vacarés !
Plus de flamen, radant coume de flour voulanto
Sus Malagroï e sus Ginés !**

**Tout-aro, plus meme d'engano !
Souto la crous plus de cabano
Tubant dins lou tremount ! E li càrri palot
Pertout, liogo de cavalot !
Plus de vibre rouigaire au ras dis aigo aplano,
Ni plus de velo au vènt di flot !...**

**Arrié ! Passés pas mai la raro,
Destrùssi niais ! E, s'enjusqu'aro
Vous sias cresegu mèstre, esperarés la fin.
Es iéu l'amo, e iéu lou destin
De la Terro de sau. E béurés d'aigo amaro
Tant coume aurés vendu de vin !**

**Mounte, eila, lou Vacarés briho,
Gardian, sables Anatiño,
L'óupulènto ciéuta, qu'aro, amudido, dor,
Negado, à l'entour dóu Trau d'Or ?
Eli peréu cresien de faire meraviho
Emé si vigno, emé soun port.**

**Abandonnant l'us de si paire
Vesien que lucre emai qu'afaïre.
N'avien plus pèr lou Biòu ni de fe ni d'amour ;
E, sènsò autar e sènsò ounour,
L'assassinavon... Basto ! Ai purga lou terraire
En li cabussant dins lou gourg.**

**O Chivalié de la Coumtesso,
Voulès saupre moun escoumesso ?
De lucha 'mé lou Biòu gagnas lou grand Coumbat !
Plagnès li pople de l'Uba :
L'ordre divin, soun plan, sa toco e soun autesso
N'entre-veson qu'un faus rebat.**

**Gardian, regardo l'espandido
De la Creacioun, infinido :
Pertout veiras que nais l'Armouniò d'un tuert.
Regardo dins lou cèu dubert :
Fau de sang e la mort pèr coungreia la Vido.
Lou Creatour meme a soufert.**

**Beni quau, de la lèi fatalo
Seguènt la resoun eternalo,
Au sang necite adus, sènso fausso pieta,
Lou sant-viati de la Bèuta !
Gramaci tu, lou Biòu, o nacioun Miejournalo,
Fàci à Diéu, sauvo sa fierta !**

**Vuei, ai pèr Tèmplo li grand cièri
Ounte lou mounde crido i fèrri.
I Santo, au mes de Mai, coume i'a tres milo an,
Acampe lou pople Gitan.
E, pèr trone elo aguènt moun autar (o mistèri !),
Saro viho enca lou fiò sant.**

**Raço d'O, tant que ta jouvènço
Au Tau gardara sa cresènço,
Iéu proumete, sarai toun brèu e toun blouquié.
M'encarnant dins ta fe, parié
Coume fuguère Apis, pèr tu sarai Prouvènço,
Sarai lou Pare e lou Senglié.**

**Siéu lou Biòu ! Prouvènço abelano,
Ai liga 'mé lou fiéu d'Ariano
L'Ouriènt à toun astrado, Oumèro à toun Mistrau,
E la coucardo d'Ideau
- L'Estello di sèt rai - l'ai aducho à Maiano
Pèr toun Pouèto, à moun frontau ! ”**



**Lou Bióulas se teisé. Tout-d'uno
Se venié d'amaga la luno.
Vesiéu plus que l'escur, mai d'un grand frenimen
Trefouliguè moun paramen,
E l'Estello, un istant, brihè dins la niue bruno
Coume un uiau au fiermamen.**

Mas de l'Amarèu, 15 de Mars de 1924.

Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

Sèti souciau:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1997

© Adoubamen dóu tèste, de la meso en pajo e de la maqueto
pèr li mèmbe dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.